


# Ang Nawalang Manok ni Lolo Kulas



Sugilanon ni  
Ma. Cristina Tadeo

Dibuho ni  
Ayi Mondragon

# Ang Nawalang Manok ni Lolo Kulas




Sugilanon ni  
Ma. Cristina Tadeo

Dibuho ni  
Ayi Mondragon



Sila si Lolo Kulas ug Lola Nora  
nagpuyo sa bukid.






Usa ka buntag, nakamata silang duha na hayag nga kaayo. “Hala! Hayag naman diay. Nganong hilom man ang palibot?”



Nigawas si Lolo Kulas  
sa kwarto og niadto  
sa tangkal sa mga manok.


“Huh! Asa ang mga manok?  
Nora, dali! Atong pangitaon!”







Kruk! Kruk!  
Kruk! Kruk!



“Tua ra! Ang usa ka manok,”  
miingon si lola Nora.



“Tugtugaok” nitingog ang ikaduhang manok.



**Kruk! Kruk!  
Kruk! Kruk!**



**Kruk! Kruk! Kruk! Kruk!  
Tuktugaok! Tuktugaok!**




“Tugtugaok” nitubag ang  
ikatulong manok.





**Kruk! Kruk! Kruk! Kruk!  
Pak! Pak! Pak! Pak! Pak!**

“Tua ra! Ang ikaupat nga manok,” matud ni lolo Kulas.









*Kruk! Kruk! Kruk! Kruk!*

“Tua ra! Ang ikalima nga manok. Aduna pa siyay itlog!”

**Aw! Aw!**

**Aw! Aw!**



“Ikaw diay Buknoy! Tsu! Tsu! Tsu! Tsu!”  
“Mao diay nanglupad ang mga manok.”

Daling gikuha ni Lolo Kulas ug Lola Nora  
ang mga manok.



Niuli sila nga  
malipayon kauban  
ang ilang mga manok.



# Ang Nawalang Manok ni Lolo Kulas

Lolo Kulas and Lola Nora live on a farm. One morning, they wake up late and discover that their chickens are gone! They search for them and see clues that lead them to where their chickens are. They go home happily after finding all their chickens... and more.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

This storybook was produced with the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) under the USAID Basa Pilipinas Activity and the Department of Education.

**DONATED COPY • NOT FOR SALE**